


Mmofra Bible  
εda (nhoma yi) adi

Bere a Onyankopɔn  
bɔɔ bribiara



**(Nnipa no din) na ɔkyerɛw nhoma yi:  
Edward Hughes**

**... na εyεε mfonɪ yi: Byron Unger; Lazarus  
Alastair Paterson**

**... na εdandan nsem yi: Bob Davies; Tammy S.**

**... na kyerεε aseε kɔɔ ... : Christian Lingua**

**... na wɔyεε nhoma yi: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)**

**©2020 Bible for Children, Inc.**

**Tumi krataa: Wowɔ hokwan sε woyεε nhoma yi photocopy  
anaase wotintim nhoma yi, bere tenten a wontɔn.**



**Hena na ebwɔ yen? Bible no, Nyame asem no, ekyere senea Nyame bɔw nnipa. Mmere tenten bi a atwam no, Nyakopɔn dikan ebwɔ Adam. Na AWURADE Nyankopɔn de fam dɔteɛ nwonoo Adam. Na zhuu nkwa home guu ne hwene mu, na onipa yee akra teasefoɔ. Na Nyankopɔn yee turo fefeeɛ bi a wɔfre Eden.**




**Ansa na Onyankopɔn ebɛbɔ onipa no, ɔyɛ nneɛma a  
ɛyɛ fɛ pii wɔ asase so. Nkakrankakra Onyankopɔn bɔɔ  
mmepɔ, asasetam, nhwiren a ɛyɛ huam, ne nnua akɛse,  
nnomaa a wɔn ntakra yɛ fɛfɛfɛ, nwowa, bonus a ɔda  
nsuo mu ne nwa a ɔyɛ toro.**

**Ampa, Onyankopɔn na  
ɛbɔɔ ade nyinaa –  
biribiara.**




**Mfitiasee no, Ansa na  
Onyankopɔn ebebo wiase,  
na Onyankopɔn nkutoo  
na ɔwɔ ho. Na biribiara  
anaa nnipa biara nni ho.  
Na hwee nni ho. Na  
kanea ne esum nni  
ho. Na soro ne fam  
nni ho. Na nnera  
anaa ɔkyena nni ho.  
Na Onyankopɔn, a ɔnni  
mfiase no, nkutoo na ɔwɔ  
ho. Eho na Onyankopɔn  
hyee adebo ase.**



**Mfitiaseε no  
Onyankopɔn bɔɔ  
ɔsoro ne asase.**



**Na asase da ho hunu a enni  
bo bea biara, na esum wo  
ebunu no ani. Na  
Onyankopon  
kaa se: “Enye  
hann!”**



**Na eyee hann. Na ofree hann no se adekyee, ne esum no  
adesae. Na adee sae, na adee kyee, da a edi kan ne no.**





**Na da a eto so mmienu no, Onyankopɔn eboa nsuo a ewɔ  
ɔsoro aseɛ no ano wɔ faako. Na da a eto so mmiensa no,  
na Onyankopɔn kaa sɛ, “Asase mfifiri nwira”. Na eyɛɛ  
saa.**



**Na Onyankopɔn kaa sɛ asase mfifiri nhwiren, nnua akɛse  
ne nketewa. Na ɛyɛɛ saa. Na adeɛ sae,  
na adeɛ kyee, da a ɛtɔ so  
mmiɛnsa ne no.**



**Na Onyankopɔn bɔɔ owia ne  
ɔsram, ne nsoromma bebree a  
obiara ntumi nkan. Na adeɛ  
sae, na adeɛ kyee, da a ɛtɔ so  
nnan ne no.**



Afei, Onyankopɔn bɔɔ po  
mu mmoa ne mpataa ne  
awiam nnomaa. Na da a  
ɛto so enum no, ɔbɔɔ po  
mu mmoa tɛsɛ yaa  
anofeaa ne mmane,  
sohori a ne nan ware  
yie ne nnoma nketewa.  
Na Onyankopɔn bɔɔ po  
mu mmoa biara bi sɛ  
wɔnyɛ ɛpo mu ma, ne  
awiam ntakraboaa sɛ wɔn  
nnɔɔso asaase yi so. Na  
adeɛ sae, na adeɛ kyee,  
da a ɛto so enum ne no.



**Eno akyi no, Onyankopɔn san kasaa bio. Ɔkae se,  
“Abɔdeɛ a etete aseɛ mfiri asase mu mmra ...” ɔbɔɔ mmoa  
ahodoɔ nyinaa, nkoekoemmoa ne mmoadoma a wɔwea  
fam nyinaa. Na Onyankopɔn san bɔɔ asono akeseɛ ne  
bɔmɔte. Nkontrofi a odi nsemɔne ne ne adenkyem a  
wɔye kuntann. Asunson, nkura, kɔntenten ne agyinamoa.  
Na Onyankopɔn bɔɔ mmoa nyinaa saa da no.**

**Na adeɛ sae, na adeɛ kyee, da a etɔ so nsia.**



**Na Onyankopɔn bɔɔ biribi foforo da a etɔ so  
nsia – biribi soronko. Na afei, na biribiara da ne  
kwan mu pɛpɛpɛ ɛma onipa. Na aduane abu so wɔ toro  
mu hɔ, na afei nso, na mmoa beberee wo hɔ sɛ wɔbɛ som**

**no. Na Onyankopɔn kaa sɛ:**

**“Momma yenye onipa wɔ  
yen suban so sɛ yen nsesoɔ.**

**Na wɔnni biribiara so.” NA**

**ONYANKOPɔN Bɔɔ  
ONIPA Wɔ NE SUBAN**

**SO; AANE, NE  
SUBAN SO NA**


**ɔBɔɔ NO ...**



**Na Onyankopɔn  
hyɛɛ Adam sɛ:  
“Turom ha nnua  
nyinaa, di bi. Na  
mmom papa ne  
bɔne ho nimdeɛ  
dua no deɛ, nni.  
Ɛfiri sɛ da a wobɛdi  
bie no, wuo na  
wobɛwuo.”**



**Awurade Nyankopɔn kaa sɛ: “Enye sɛ onipa nko tena. Meye ne nsesoɔ boafɔɔ mama no.” na Onyankopɔn de wiram mmoadoma ne ewiem nnomaa nyinaa baa onipa no nkyɛn. Na Adam totoo wɔn nyinaa din. Adam aben paa, sɛ otumi totoo wɔn nyinaa din. Nanso na wiram mmoadoma ne ewiem nnomaa nyinaa nnye Adam nsesoɔ boafɔɔ.**





**Na Awurade  
Nyankopɔn maa  
nnahɔɔ tɔɔ onipa  
no so, na ɔdae. Na  
ɔyii ne mfe mpadeɛ  
mu baako, na ɔde  
bɔɔ ɔbaa. Na ɔbaa  
no a Onyankopɔn  
bɔɔye no yɛɛ Adam  
nɛsɔɔ boafɔɔ.**



**Na Onyankopɔn de nnansia na bɔɔ ade nyinaa. Na Onyankopɔn hyiraa da a etɔ so nson no so, na ɔyɛɛ homeda. Adam ne ne yere Hawa, tenaa anigyie mu wɔ Eden toro mu hɔ, esiane sɛ wɔyɛɛ osetie maa Onyankopɔn. Na Onyankopɔn ye wɔn Wura, Demafo ne wɔn Adamfo.**



**Bere a Onyankopɔn bɔɔ bribiara**

**Abakɔsem a efri Nayame asem mu, a eye Bible no**

**a ewɔ**

**Gyenesis 1-2**

**“Wo nsem mu bue ma hann.”**

**Nnwom 119:130**



Awieε



Bible yi mu asem eka yen Nyankopon nwonwafo no ho asem,  
nea oboo yen na ope se yehu no yie.

Nyankopon nim se y'aye boni bebre. Bone akatua  
ne owuo nanso enam odo kesse a owo ma ne mma nti,  
osomaa ne do ba a owoo koro no, Yesu, se ommewu wo asendua  
no so ema yen bone. Yesu, soree firi awufoo mu, ena okooro soro.  
obeba aba tena wo mu, na wo ne no atena ase daa. Na se wogye  
Yesu di, na se wosre ne ho bonefakye a, wode bekye wo!  
Wobeba abetena wo mu, na wo ne nu atena daa daa.

Se wo gyi di se nsem yi ye nokware a, ka nsem yi kyere Onyakopon:  
Awurade Yesu, megye di se woye Onyakopon, na wofaa akooa  
tebea etoo ho so, me bone nti, na wotease daa. Mesre wo se bra  
m'abrabo mu na fa me bone kye me, na me nya nkwa foforo, na  
daakye bi me ne wo atena ase daa. Boa me na me nye osetie  
mma wo na me ntena ase mma wo se wo ba. Amen

Kekan Bible no na ene Onyakopon nkasa da biara! Yohane 3:16

